

Саха тыла 56 кылаас (102 чаас)

И.Е.Алексеев, И.П.Винокуров, Г.И.Гурьев, М.М.Попова. «Саха тыла» НКК «Бичик», 2015с.

Сылга бырагырааманан – 102 чаас

Былаанынан – 102 чаас, нэдиэлэбэ – 2 чаас: I чиэппэргэ – 24 ч., II чиэппэргэ – 24 ч., III чиэппэргэ – 31 ч., IV чиэппэргэ – 23 ч.

	Уруок тиэмэтэ	Үөрэх дэгиттэр дьайыылара (УУД)			Бэрилибит чааһа	Чыһыллата былаанынан	Чыһыллата ытыллыбыты нан	Дьибэ үлэ
		Тус санааны, сыһыаны сайыннарар үөрүйэх (личностные УУД)	Үөрэх сатабылларын сайыннарар үөрүйэх (метапредметные УУД)	Тустаах үөрэх предметин үөрэтэр үөрүйэх (предметные УУД)				
	I чиэппэр							
	Тыл уонна бодорууу (2чаас+1)							
1	Саха тыла – төрөөбүт тылбыт	Төрөөбүт тыл чөл туруктаах буоларыгар бэйэтин санаатын үллэстэ үөрэнэр		Төрөөбүт тыл чөл туруктаах буоларыгар бэйэтин санаатын үллэстэ үөрэнэр	1	03.09.19		
2	Ийэ дойду – төрөөбүт дойду	Ийэ дойду, төрөөбүт дойду, төрөөбүт сир суолтатын өйдүүр быһаарар.	Санаатын сааһылаан этэр, кэпсэтиһиигэ кыттар	Ийэ дойду, төрөөбүт дойду, төрөөбүт сир суолтатын өйдүүр быһаарар.	1	04.09.19		
3	Ситимнээх санга: Сайыны хайдах атаардым	Сэргэхтик кэпсэтиигэ кыттар	Бэйэ санаатын сатаан этэр, быһаарсыһар	Кэпсэтиһии соругун таба өйдүүр, кыттыыны ылар	1	05.09.19		
	Алын кылааска барбыты хатылааһын (7чаас+1)							
4	Бэрэбиэркэлиир дьыктаан				1	10.09.19		
5	Санга дорҕооно уонна буукуба. Алпаабыт.	Тыллар дорҕооннорун уонна буукубаларын ахсаанын быһаарар	Көдьүүстээхтик үлэлэхэр, быһаарар, түмүктүүр	Үөрэнээччилэр хоруйдарын истэр, кэпсэтиһэр, өйдүүр		11.09.19		
6	Уһун аһаҕас, хоһуласпыт, сэргэстэспит дорҕооннор.	Уһун аһаҕас, хоһуласпыт бүтэй дорҕооннор суруллууларын быһаарар. Дьуптуону сөпкө санарар, суруйар.	Үлэлиир үөрүйэҕи сайыннарар, таба суруйуу үөрүйэхтэрин ингэринэр	Уһун аһаҕас, хоһуласпыт бүтэй дорҕооннор суруллууларын быһаарар. Дьуптуону	1	12.09.19		

	Дьуптуон.			сөпкө санарар, суруйар.				
7	Этии чилиэннэрэ. Этии араастара.	Тус бэйэтэ этиини сатаан аттаран толкуйдуур. Сатаан ырытар үөрүйэхтэрин салгы сайыннары.	Эппиэттиригэр сыалын өйдөөн, ситиһэр туһугар көдүүстээхтик үлэлиир.	Тугу билэрин – билбэтин, тугу ситэри үөрэтиэхтээгин арааран өйдүүр.	1	17.09.19		
8	Туһулуу. Сирэй санга.	Туһулууну араас истиилгэ туттар, сурук бэлиэтин туруорар, быһаарар	Туһулууну араас истиилгэ туттан, сурук бэлиэтин туруорар, быһаарсар, салгы үлэлиир үөрүйэги сайыннаарар	Сыалы-соругу таба туруорунан үлэлиир	1	18.09.19		
9	Сага чаастара. Аат тыл түһүктэниитэ.	Сага чаастарын сүрүн өйдөбүллэрин быһааран билэр. Түһүгү билэр.	Түһүк арааһын арааран билэр. Этиигэ туттар сатабылга үөрэнэр.	Сага чаастарын сүрүн өйдөбүллэрин быһаарар. Түһүгү билэр.	1	19.09.19		
10	Хатылыыр дыктаан					24.09.19		
11	Ситимнээх сага. Тиэкис.	Дьон этэрин болбойон истэргэ кыһаллар, сэнээрэрин, сэргиирин көрдөрөгө үөрэнэр.	Судургу тиэкиһи сатаан онорор.	Интэнээссийэлээн санарарга үөрэнэр.	1	25.09.19		
Сага дорҕооно уонна таба санары. Тыл култуурата (14+4 чаас)								
12	Сага дорҕоонун үөскээһинэ	Дорҕоон хайдах үөскүүрүн быһаарар		Дорҕоон хайдах үөскүүрүн быһаарар.	1	26.09.19		
13	Аһаҕас дорҕооннору наардааһын	Таба суруллар сатабыллары салгы толкуйдаан быһааран үөрэтэр.		Санарарга тыл хамсыырынан сирдэтэн, илин- кэлин, киэн- кыараҕас, уос-айах дорҕоонун араарар.	1	01.10.19		
14	Дьуптуоннар	Дифтоннары уһун аһаҕас дорҕооннорунан солбуйдахха тыл суолтата уларыһарын быһаарар.	Таба суруллар сатабыллары салгы толкуйдаан быһааран үөрэтэн чопчулуур.	Таба суруйууга болҕомтотун уурар, үлэлэхэр, бэйэтэ булан көннөрөр.		02.10.19		
15	Аһаҕас дорҕоон дьүөрэлэхэр сокуона	Аһаҕас дорҕоон дьүөрэлэхэр сокуонун өйдөөн	Сыһыары эбиллэригэр аһаҕас дорҕоон дьүөрэлэһиитин сокуонун	Дорҕоон хайдах үөскүүрүн быһаарар.	1	03.10.19		

		билэр, арааран өйдүүр.	тутуһан, таба санарар, суруйар.					
16	Уһун аһаҕас дорҕоон эбэтэр дыоптуон кылгааһына	Таба суруллар сатабыллары салгыы толкуйдаан быһааран үөрэтэн чопчулуур.	Таба суруллар сатабыллары салгыы толкуйдаан быһааран үөрэтэн чопчулуур.	Алҕаһын көннөрүнэр	1	08.10.19		
17	Ситимнээх саҥа. Тиэкис өйдөбүлэ, бэлиэтэ.	Текст бэлиэтинэн сирдэтэн, бэриллибит этиилэр текст буолалларын буолбаттарын быһаарар	Тиэкси ааһан чочуйар, быһаарар	Бэриллибит тексинэн быраабылалары тутуһан үлэлиир	1	09.10.19		
18	Бүтэй дорҕооннор. Ньиргиздээх уонна ньиргизэр суох бүтэй дорҕооннор			Таба суруйууга болҕомтотун уурар, үлэлэхэр	1	10.10.19		
19	Бүтэй дорҕоон аһаҕас дорҕоон сабыдыалынан солбуллуута	Быраабылаларга олобуран сорудахтары болҕойон ааһар, толорор.	Таба суруллар сатабыллары салгыы толкуйдаан, быһааран чингэтэр	Бэйэтэ көрөн үлэлэхэр, быһаарар. Бүтэй дорҕоон аһаҕас дорҕоон сабыдыалынан солбуллуутугар холобур аҕалар.	1	15.10.19		
20	Бүтэй дорҕооннор дыүөрэлэһэн туттуллуулар	Быраабылланан суруллар тыллары таба суруйар үөрүйэхтэрин үөрэтэр, быһаарар	Таба суруллар сатабыллары салгыы толкуйдаан, быһааран, үөрэтэн, чопчулуур	Б/д дыүөрэлэһиитин дакаастаан быһаарар.	1	16.10.19		
21	Ситимнээх саҥа. Тиэкис тутула.	Тиэкис тутулун өйдөөн тутта үөрэнэр	Санарар саҥаҕа сахалыы орфоэпия нуорматын кэһии түбэлтэтин өйдөөн истэр, бэйэтин санатын хонтуруоллуур.	Тиэкис тутулун өйдөөн туттарга үөрэнэр	1	17.10.19		
22	Бүтэй дорҕоон хоһулаһыта.	Таба суруллар сатабыллары салгыы толкуйдаан быһааран үөрэтэн чопчулуур.	Тыл олобунааҕы хоһулаһыыны, сыһыарыы сыстыгыгар үөскүүр хоһулаһыыны арааран билэр үөрүйэҕи үөскэтинэр. Түмүк санааны ылынар.	Бэйэтэ көрөн үөрэтэр, үлэлэхэр, быһаарар.	1	22.10.19		
23	Хонтуруолунай дыыктаан	Таба суруйууга, сурук бэлиэтигэр быраабыла сүрүн ирдэбиллэринэн	Таба суруллар сатабыллары салгыы толкуйдаан быһааран үөрэтэн чопчулуур.	Таба суруйууга болҕомтотун уурар, үлэлэхэр, бэйэтэ булан көннөрөр.	1	23.10.19		

		сирдэтэр						
24	Хатылааһын.	Үөрэх хаамыытыгар, күннээби олоххо тылын-өһүн хонтуруолланар, бэйэтин салайынар	Тылын-өһүн хонтуруолланар, сыыһатын-халтытын көннөрүнэр	Сыыһатын-халтытын булан көннөрүнэр		24.10.19		
	II чиеппэр							
1	Ситимнээх сага. Тиэкискэ этии ситимэ. Субуруччу ситим	Төрөөбүт тыл үйэлээх үгэһин, тылын-өһүн сайыннарарга дьулуһар	Тиэкискэ этии ситимин, ситим арааһын арааран билэр, төрөөбүт тылын көмөтүнэн атын биридимизтэри үөрэтэн билии ылар	Ылбыт билиитин, сатабылын, үөрүйэбин күннээби олоххо туһанар	1	05.11.19		
2	Саха алпаабыта	Тыллар дорҕооннорун уонна буукубаларын ахсаанын быһаарар, алпаабыты билэр.	Нуучча алпаабыта саха тылын үйэлээх үгэһигэр хайдах сабыдыаллыырын быһаарар.	Саха алпаабытыгар баар буукубаны сөпкө ааттыыр. Көхтөөхтүк кыттан үлэлиир	1	06.11.19		
3	Саха тылын алпаабытын устуоруйатыттан	Сыалы-соругу таба туруорунан үлэлиир ылбыт билиитин, сатабылын, үөрүйэбин күннээби олоххо туһанар	Төрөөбүт тылын көмөтүнэн атын биридимизтэри үөрэтэн билии ылар; нуучча, омук тылларын үөрэтэригэр саха тылыгар үөрэммитин алтыһыннараар	Көдүүстээхтик үлэлэхэр	1	07.11.19		
4	Ситимнээх сага. Тиэкискэ этии ситимэ. Кэккэлэхэр ситим	Кэккэлэхэр ситим туттуллар аналын арааран билэр.	Тиэкискэ этии ситимин, ситим арааһын арааран билэр	Санаатын сатаан сааһылаан сайа этэригэр ситими сөпкө туттарга кыһаллар	1	12.11.19		
5	Хатылааһын				1	13.11.19		
	Тыл баайа(лиэксикэ). Тыл култуурата(16+3 чаас)							
6	Лексика өйдөбүлэ	Национальнай тыл, кэпсэтии тыла, түөлбэ тыла уонна саха литературнай тыла уратыларын быһаарар	Лексика уопсай өйдөбүлүн таба өйдүүр, чопчулуур	Сатабылы туһанан сэргэхтик эппиэттэхэр	1	14.11.19		
7	Тылдыт	Тылдыгынан сатаан туһанарга үөрэнэр	Тылдыт арааһынбыһааран билэр, атын тылдыттары тэнгээн көрөр	Тылдыт арааһынан тутта үөрэнэр		19.11.19		
8	Тыл өйдөбүлэ. Тыл суолтата	Тыл суолтатын сөпкөөйдүүр, Салгы сайыннараар	Хас биирдии тыл суолталаах, тус туһунан өйдөбүллээбин билэр	Санаатын сатаан сааһылаан сайа этэргэ кыһаллар	1	20.11.19		

9	Ситимнээх сага. Тиэкискэ этии ситимэ	Төрөөбүт тыл үйэлээх үгэһин, тылын-өһүн сайыннарага дылуһар	Тиэкискэ этии ситимин, ситим арааһын арааран билэр, төрөөбүт тылын көмөтүнэн атын биридимизтэри үөрэтэн билии ылар	Ылбыт билиитин, сатабылын, үөрүйэбин күннээби олоххо туһанар	1	21.11.19		
10	Аахпыттан суруйуу	Тиэкис ис хоһоонун өйдөөн суруйар	Истибитин ис хоһоонун толору суруйарга кыһаллар	Тиэкис ис хоһоонун өйдөөн толору суруйарга кыһаллар	1	26.11.19		
11	Тыл лиэксикэли суолтата	Тугу билэрин – билбэтин, тугу ситэри үөрэтиэхтээбин арааран өйдүүр	Хас биирдии тыл суолталаах, тус туһунан өйдөбүллээбин билэр	Үөрэтэр, ааһар, чопчулуур	1	27.11.19		
12	Биир уонна элбэх суолталаах тыллар	Биир, элбэх суолталаах тыллары тиэкистэн булар	Бэйэтэ проблеманы толкуйдаан таһааран быһаарар	Сатабылы туһанан сэргэхтик эппиэттэһэр	1	28.11.19		
13	Тыл көнө уонна көспүт суолтата	Көспүт тылы этииттэн, тиэкистэн булар, араарар, туһанар	Көспүт тылы этииттэн, тиэкистэн булар, араарар, туһанар	Албаһы көннөрүнэр	1	03.12.19		
14	Тиэкискэ этиилэри ситимниир ньымалар	Ситимниир араас ньыманы туһанар	Ситимниир ньыма арааһын туттуллубуттары сатаан ырытар	Чопчулуур	1	04.12.19		
15	Тыл көспүт суолтатын саңарар санаҕа туттуу.	Тыл көспүт суолтатын саңарар санаҕа туттар	Ылбыт билиитин салгыы сайыннараар	Бэйэтэ көрөн үөрэтэр, үлэлэхэр, быһаарар.	1	05.12.19		
16	Ситимнээх сага. Тиэкискэ этиилэри ситимниир ньымалар				1	10.12.19		
17	Омуоньум	Омуоньум лиэксикэли суолтатынбыһаараллар	Омуоньум лиэксикэли суолтатын быһаарар. Санарар санаҕа, уус-уран айымньыга омуоньуму булар.	Эппиэттиригэр сыалын өйдөөн, ситиһэр туһугар көдьүүстээхтик үлэлиир	1	11.12.19		
18	Онтуоньум	Тыл онтуоньумун булар, ханыыласпыт тылы үөскэтэр санарар санаҕа, тиэкискэ сатаан туттар.	Үөрэнээччи бэйэтэ түмүктүүр, быһаарар	Тыл онтуоньумун булар, чопчулуур, ханыыласпыт тылы үөскэтэр санарар санаҕа, тиэкискэ сатаан туттар.	1	12.12.19		
19	Ситимнээх сага. Тиэкискэ этиилэри ситимниир				1	17.12.19		

	нъымалар							
20	Синиэньим	Синиэньим кэккэтин булар, тылы суолтатынан сааһылыр	Сыалы соругу таба туруорунан үлэлиир	Синиэньим кэккэтин булар, сүрүннүүр тылы араарар.	1	18.12.19		
21	Синиэньими саңарар саңаға туттуу	Хатыланар тылы булан, синонимынан солбуйар	Тус бэйэтэ толкуйдаан тобулан үлэлиир	Үөрэнээччилэр хоруйдарын истэр, кэпсэтиһэр, өйдүүр, туһанар	1	19.12.19		
22	Суругунан үлэ, дыктаан				1	24.12.19		
23	Синиэньими тиэкискэ туттуу	Сурук үлэтигэр синиэньим тылдытын (үөрэнэр кинигэ сыһарыытын) сатаан туһанар.	Синиэньим сыһа-халты туттуллар, сириң булар, быһаарар, көннөрөр.	Хатыланар тылы булан, синонимынан солбуйар	1	25.12.19		
24	Тиэкис синиэньимэ	Синиэньим кэккэтин булар, сүрүннүүр тылы араарар.	Үөрэнээччи бэйэтэ түмүктүүр, быһаарар	Үөрэнээччилэр хоруйдарын истэр, кэпсэтиһэр, өйдүүр, туһанар	1	26.12.19		
	III чиеһпэр							
	Синитэксис уонна сурук бэлиэтэ. Тыл култуурата(17+4)							
1	Этии. Этии өйдөбүлэ, арааһа.	Этииттэн тыл ситимин араарар, туттаах тылтан ыйыты туруорар, баһылатар тылы быһаарар. Табатык интонациялаан ааҕар. Быһаарар, араарар	Тус бэйэтэ быраабылаба олоҕуран этиини толкуйдаан чопчулуур	Тус бэйэтэ быраабылаба олоҕуран этиини толкуйдаан чопчулуур	1	09.01.20		
2	Тыл ситимэ	Этиини уонна тыл ситимнэрин тэнгээн көрөр, этиини тыл ситимнэригэр араарарга болҕойор	Үөрэнээччи бэйэтэ түмүктүүр, быһаарар	Бэйэтин хонтуруолланар	1	14.01.20		
3	Ситимнээх саңа. Тиэкис тиэмэтэ	Тиэкис тиэмэтин арыйар		Үөрэнээччилэр хоруйдарын истэр, кэпсэтиһэр, өйдүүр, туһанар	1	15.01.20		
4	Этии туттаах чилиэннэрэ	Этиигэ туттаах чилиэннэри булар.	Бэриллибит тыллары биир уустаах чилиэннэр онгортон,		1	16.01.20		

		Брытан кэпсиир	этиилэри суруйар, сурук бэлиэтин таба туруорар, быһаарар					
5	Этии ойоҕос чилиэнэ. Быһаары	Этиигэ тутаах уонна ойоҕос чилиэннэри булар. Брытан кэпсиир	Тусбэйтээтиинисатаанаттар антолкуйдуур. Сатаанырытарүөрүйэхтэринс айыннаарар		1	21.01.20		
6	Толоруу	Этиигэ тутаах уонна ойоҕос чилиэннэри булар. Брытан кэпсиир	Этиини ырытыыга болҕомтолоохтук үлэлиир, үлэтин түмүгүн сыаналыыр		1	22.01.20		
7	Сиһилии	Этиигэ тутаах уонна ойоҕос чилиэннэри булар. Брытан кэпсиир			1	23.01.20		
8	Хатылааһын. Этиини ырытыы	Этиигэ тутаах уонна ойоҕос чилиэннэри булар. Брытан кэпсиир	Этиини ырытыыга болҕомтолоохтук үлэлиир, үлэтин түмүгүн сыаналыыр.		1	28.01.20		
9	Дьыктаан				1	29.01.20		
10	Ситимнээх сана. Тиэкис тиэмэтэ				1	30.01.20		
11	Биир уустаах чилиэннээх этии	Бэриллибит тыллары биир уустаах чилиэннэр онорон, этиилэри суруйар, сурук бэлиэтин таба туруорар, быһаарар	Бэриллибит тыллары биир уустаах чилиэннэр онорон, этиилэри суруйар, сурук бэлиэтин таба туруорар, быһаарар	Этиини толкуйдаан тобулан онорон этии биир уустаах чилиэннэригэр сатаан сөпкө аттаран сурук бэлиэтин туруоран ситиһэр	1	04.02.20		
12	Туһулуулаах этии	Туһулууну араас истиилгэ туттар, сурук бэлиэтин туруорар, быһаарар	Туһулууну араас истиилгэ туттан, сурук бэлиэтин туруоран, быһааран үлэлиир үөрүйэбисайыннаарар	Көдьүүстээхтик үлэлэхэр, быһаарсар	1	05.02.20		
13	Ситимнээх сана. Тиэкис тиэмэтэ	Тиэкис тиэмэтин сөпкө арыйар	Тиэмэнэн үлэлиир	Тиэмэни сатаан талар, тутуһан үлэлиир	1	06.02.20		
14	Судургу уонна холбуу этии	Судургу уонна холбуу этиини тутаах чилиэннэ тирэбирэн араарар	Барбыт тиэмэни быраабылаларга олобуран сөпкө суруйан сылыктыыр	Тугу билэрин – билбэтин, тугу ситэри үөрэтиэхтээбин арааран өйдүүр	1	11.02.20		
15	Этиини ырытыы				1	12.02.20		
16	Сирэй сана	Сирэй саналаах этиини	Бырабыланы сылыктаан	Сурук бэлиэтигэр	1	13.02.20		

		араарар, сурук бэлиэтин сөпкө туруорар.	бэйэтэ таһаарар	болѳомтотун ууран суруйар, үлэлиир				
17	Сирэй сана	Сирэй саналаах этиини араарар, сурук бэлиэтин сөпкө туруорар.	Быраабыланы сылыктаан бэйэтэ таһаарар	Сурук бэлиэтигэр болѳомтотун ууран суруйар, үлэлиир	1	18.02.20		
18	Кэпсэтии. Диалог	Тиэкискэ диалогу таба туһанар	Тиэкискэ диалогу таба туһанар буолуохтаах.	Сурук бэлиэтигэр болѳомтотун ууран	1	19.02.20		
19	Хатылааһын	Үөрэппит быраабылатыгар олоѳуран урукка көхтөөхтүк кыттар	Хатылааһынна кыттар	Сирэй санаҕа сурук бэлиэтин таба туһанар	1	20.02.20		
20	Аахпыттан суруйуу	Үөрэппит быраабылаларыгар олоѳуран сурук бэлиэтин сөпкө туруоран, ис хоһоонун арыйан суруйар	Быраабылалары тутуһан үлэлиир, сорудахтары сөпкө толорор	Үөрэппит быраабылаларыгар олоѳуран сөпкө суруйар	1	25.02.20		
21	Ситимнээх саҕа. Кэрчик тиэмэ. Апсаас.	Тиэкиһинэн сөпкө үлэлиир үөрүйэҕин салгыы сайыннарар	Тиэкиһинэн кэрчиккэ сөпкө арааран үлэлиир үөрүйэҕин сайыннарар	Тиэкиһинэн кэрчиккэ араарар	1	26.02.20		
Тыл састааба уонна таба суруйуу. Тыл култуурата (20+6 чаас)								
22	Тыл олоѳун уонна сыһыарыытын өйдөбүлэ	Тыл олоѳун, сыһыарыытын араарар. Үөскэтэр, уларытар сыһыарыыны быһаарар. Сыһыарыыны туттан тылы үөскэтэр, уларытар.	Тыл олоѳун, сыһыарыытын араарар. Үөскэтэр, уларытар сыһыарыыны быһаарар. Сыһыарыыны туттан тылы үөскэтэр, уларытар, тэҥнээн көрөр	Тыл олоѳун, сыһыарыытын араарар. Үөскэтэр, уларытар сыһыарыыны быһаарар. Сыһыарыыны туттан тылы үөскэтэр, уларытар.	1	27.02.20		
23	Ситимнээх саҕа, тиэкис былаана	Тиэкиһи былаанныыр	Тиэкиһи былааннааһыны өйдөөн алгаритмнаан онгорор	Тиэкис былааннын аттаран онгорор	1	03.03.20		
24	Арпагыраапыйа	Арпагыраапыйа туһунан өйдөбүллээх буолар.	Арпагыраапыйа быраабылатын тутуһар	Арпагыраапыйа быраабылатын тутуһан үлэлиир	1	04.03.20		
25	Арпагыраама	Арпагырааманы билэр.			1	05.03.20		
26	Арпагыраапыйа суолтата	Тус бэйэтэ таба суруйуу суолтатын таба өйдөөн, быраабылаларга олоѳуран үлэлиир	Быраабыланан суруллар тыллары таба суруйар үөрүйэхтэрин үөрэтэр, быһаарар	Таба суруйууга болѳомтотун ууран, үлэлэхэр, бэйэтэ булан көннөрөр	1	10.03.20		

27	Арпагыраапыяа тылдытынан сатаан туһаныы	Тылдытынан сатаан туһанар.	Тиэкиһинэн үлэлиир үөрүйэхтэрин салгыы сайыннаарар		1	11.03.20		
28	Ситимнээх саҥа, Эпиигирэп	Тиэмэ сүрүн санаатын, истиилин быһаарар, эпиигирэби туһанар			1	12.03.20		
29	Тиэкис сүрүн санаата Эпиигирэп	Болдьох ирдэбилинен суруйар, орфографическай тылдыттарынан туһанар.	Орфографическай тылдыттарынан сатаан туһаныы, соруудабы толкуйдаан ааһан билиитин кэнэтэр.	Тылдыттарынан туһанан бэйэ үлэтин бэрэбиэркэлэнэр	1	17.03.20		
30	Хатылааһын	Хатылааһын			1	18.03.20		
31	Хонтуруолунай диктант	Үөрэппит быраабылаларыгар олобуран сурук бэлиэтин сөпкө туруоран суруйар	Быраабылалары тутуһан үлэлиир, сорудахтары сөпкө толорор	Үөрэппит быраабылаларыгар олобуран сөпкө суруйар	1	19.03.20		
	IV чыһыар							
1	Саҥа дорҕоонун ирдэбилэ	Саҥа дорҕоонун үөскүүр усулуобуйатын, ирдэбиллэрин билэр	Саҥа дорҕоонун үөскүүр усулуобуйатын, ирдэбиллэрин билэр	Саҥа дорҕоонун үөскүүр усулуобуйатын, ирдэбиллэрин билэр	1	07.04.20		
2	Морполуогуйа ирдэбилэ	Тылдыттары туһанан таба суруйар быраабылаларга олобуран	Тылдыттарынан туһанан бэйэ үлэтин бэрэбиэркэлэнэр	Толкуйдуур дьоһурун, үлэлиир үөрүйэһин, сатабылын дьарыктанар, сайыннаарар	1	08.04.20		
3	Болдьох (усулуобунай) ирдэбил	Сурукка киирэр тыллары өйдүүр, ирдэбилгэ олобуарар	Болдьох ирдэбилинен суруйар, орфографическай тылдыттарынан туһанар.	Толкуйдуур дьоһурун, үлэлиир үөрүйэһин, сатабылын сайыннаарар	1	09.04.20		
4	Аахпыттан суруйуу	Үөрэппит быраабылаларыгар олобуран сурук бэлиэтин сөпкө туруоран, тиэкиһи толору суруйар	Быраабылалары тутуһан үлэлиир, былааннаан суруйар	Үөрэппит быраабылаларыгар олобуран сөпкө суруйар	1	14.04.20		
5	Ситимнээх саҥа Саҥа тийбэ Сэһэргэһин	Уус-уран сиһилиир һыма.Тиэкис тийбин быһаарар	Тиэкис тийбин быһааран уус- ураннык сиһилиир сатабылы инэринэр	Тиэкис тийбин быһаарар үөрүйэҕи салгыы ылынар	1	15.04.20		
6	Тыл олоһун таба	Тыл олоһун,	Тыл олоһунаабы аһаҕас,	Быраабыланан	1	16.04.20		

	суруйуу, Тыл олобунаабы аһаҥас дорбоон суруллуута	сыһыарыытын араарар.	бүтэй дорбоон таба суруллуута.	суруллар тыллары таба суруйар.				
7	Тыл олобунаабы бүтэй дорбоон суруллуута	Тыл олобун, сыһыарыытын араарар.	Тыл олобунаабы аһаҥас, бүтэй дорбоон таба суруллуута.	Алҕаһы булан көннөрөр, онтун быһаарар.	1	21.04.20		
8	Сыһыарыылаах тыллары таба суруйуу	Үөскэтэр, уларытар сыһыарыыны быһаарар. Сыһыарыыны туттан тылы үөскэтэр, уларытар.	Үөскэтэр, уларытар сыһыарыыны быһаарар. Сыһыарыыны туттан тылы үөскэтэр, уларытар.	Быраабыланан суруллар тыллары таба суруйар.	1	22.04.20		
9	Нууччалыы тылы таба суруйуу	Сахалыы кыайан суруллубат, нууччалыы эрэ суруллар тыл сыһыарыытыгар аһаҥас дорбоон тыл олобун аһаҥас дорбоонун кытта дьүөрэлэһиитэ.	Таба суруйуу быраабылатыгар ыйыллар тылы таба суруйууну быһаарар, алҕаһы булан көрөр, көннөрөр.	Быраабыланан суруллар тыллары таба суруйар.	1	23.04.20		
10	Нууччалыы тылы таба суруйуу	Сахалыы кыайан суруллубат, нууччалыы эрэ суруллар тыл сыһыарыытыгар аһаҥас дорбоон тыл олобун аһаҥас дорбоонун кытта дьүөрэлэһиитэ.	Таба суруйуу быраабылатыгар ыйыллар тылы таба суруйууну быһаарар, алҕаһы булан көрөр, көннөрөр.	Быраабыланан суруллар тыллары таба суруйар.	1	28.04.20		
11	Сымнаттар бэлиэ түһэр уонна түспэт түбэлтэлэрэ	Нууччалыы суруллар тылга эбиллэр сыһыарыыны, сымнаттар бэлиэ түһэр уонна түспэт түбэлтэтин таба суруйар.	Таба суруйуу быраабылатыгар ыйыллар тылы таба суруйууну быһаарар, алҕаһы булан көрөр, көннөрөр.	Быраабыланан суруллар тыллары таба суруйар.	1	29.04.20		
12	Дьыктаан	Нууччалыы суруллар тыллары таба суруйууну билэр	Үлэни алҕаһа суох, ыраастык толорорго кыһаллар.	Быраабыланан суруллар тыллары таба суруйар.	1	30.04.20		
13	Ойуулааһын	Текскэ ойуулааһыны суруйарга холоноҕор, түмүк онорор.	Ойуулааһын ньыматын сатабылын туһанарга уорэнэр	Санаатын сааһылаан суруйар, суруйуу сатабылын иэринэр	1	05.05.20		
14	Холбуу тыллар		Тылдыгынан үлэлиир		1	06.05.20		

			сатабыллары инэринэр					
15	Тылы көһөрүү	Тылы көһөрүү быраабылатын билэр	Тылы көһөрүү быраабылатын быһаарар. Тылы атын устуруокаҥа быраабыланы тутуһан сөпкө көһөрөр.	Тылы көһөрүү быраабылатын сөпкө туттар	1	07.05.20		
16	Тойонноохун	Тойонноохун тиэкис тутулуһан сирдэтэн, судургу тиэмэ5э бэйэтин санаатын этэр	Тиэкис тийбин быһаарар, тексинэн үлэни салгы инэринэр	Санаатын сааһылаан суруйарга кыһаллар	1	12.05.20		
17	Сыллаабы барбыты хатылааһын Саҥа дорҕооно	О5о бэйэтэ үлэлээн ылыһан, сатабыллары туһанан ньымаланыыта	Үөрэнэр кэмигэр барбыт тиэмэлэрин быһааран чопчулуур, түмүк онорор	Быраабыланы хатылыыр, сыалы сорууга таба туруорунан	1	13.05.20		
18	Хатылааһын. Тыл баайа	Бырагыраамаҥа көрүллүбүт тылы байыты холобурдарын тылыгар-өһүгэр сатаан туттар.	Тыл баайын хангатыыга үлэлиир, дыарыктанар	Тылы байыты холобурдарын тылыгар-өһүгэр сатаан туттар.	1	14.05.20		
19	Хатылааһын. Тыл састааба, таба суруйуу	Үөрэппит быраабылаларыгар олобуран сыыһаны булар, сатаан көннөрөр.	Таба суруйуу быраабылатыгар ыйыллар тылы таба суруйууну быһаарар, алҕаһы булан көрөр, көннөрөр.	Тылы састаабынан сатаан араарар	1	19.05.20		
20	Сыллаабыны түмүктүүр суругунан үлэ	Үөрэппит быраабылаларыгар олобуран сурук бэлиэтин сөпкө туруоран суруйар	Быраабылалары тутуһан үлэлиир, соруудахтары сөпкө толорор	Үөрэппит быраабылаларыгар олобуран сөпкө суруйар	1	20.05.20		
21	Хатылааһын	Үөрэппит матырыйаалын билиэхтээх, таба суруйуу, сурук бэлиэтин быраабылаларын сатаан быһаарыах, холобурдуох тустаах.			1	21.05.20		
22	Хатылааһын	Үөрэппит матырыйаалын билиэхтээх, таба суруйуу, сурук бэлиэтин быраабылаларын сатаан быһаарыах, холобурдуох тустаах.			1	26.05.20		

23	Хатылааһын	Үөрэппит матырыйаалын билиэхтээх, таба суруйуу, сурук бэлиэтин быраабылаларын сатаан быһаарыах, холобурдуох тустаах.			1	27.05.20		
	Барыта: 102 чаас							